

CÒR RAUBAT

POÈMA EN OCCITAN

QU'AMERITÈT

UNA MENCIÓN AL RECUÈLH

A

AMANS BEDEL, NOAH BRODZIAK ,

ELOUAN GONZALEZ-BELMONT E FANTINA PAPADOPOULOS

DEL COLLÈGI CALANDRETA DEL PAÍS TOLZAN

CÒR RAUBAT

M'as pas demandat
Lo m'as raubat
Las ! Lo meu còr
Que valiá d'aur.

Èsser còrferit
Èime adelit
Mas seriá bon
Qu'un aucelon lo me tòrne.

Vèni, ironda !
Esperit d'onda,
Aucèl messatgièr
Portaire d'esper.

Aquel esper me buta
A t'anar quèrre,
Quista bruta,
Mon còr sul sèrre.

CŒUR VOLÉ

Tu ne m'as pas demandé
Tu me l'as volé
Hélas ! Mon cœur
Qui valait de l'or.

Être blessé
Esprit desséché
Mais il serait bon
Qu'un petit oiseau me le rende.

Viens, hirondelle !
Esprit de l'onde,
Oiseau messenger
Porteur d'espoir.

Cet espoir me pousse
À aller te chercher
Quête rude
Mon cœur sur la hauteur.